

t12_lattices (TMXJNaRuUiGmDgXnJocY- BoxU2U3Cdt9Fee9)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v10_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v11_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_lattices : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_lattices : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v6_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_lattices : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v4_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_lattices : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v9_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v8_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (v6_lattices \\ X0) \wedge (l1_lattices X0))) \wedge ((m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \wedge (\\ m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (k4_lattices X0 X1 X2 = k2_lattices \\ X0 X1 X2) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (v4_lattices \\ X0) \wedge (l2_lattices X0))) \wedge ((m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \wedge (\\ m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (k3_lattices X0 X1 X2 = k1_lattices \\ X0 X1 X2) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l3_lattices X0) \Rightarrow ((l1_lattices X0) \wedge (l2_lattices X0)) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l3_lattices X0)) \Rightarrow ((v9_lattices \\ X0) \Leftrightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k2_lattices X0 X1 (k1_lattices \\ X0 X1 X2) = X1)))) \end{aligned} \tag{4}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l3_lattices X0)) \Rightarrow ((v11_lattices \\ X0) \Leftrightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 \\ (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k2_lattices X0 X1 (k1_lattices X0 X2 X3) = k1_lattices \\ X0 (k2_lattices X0 X1 X2) (k2_lattices X0 X1 X3)))))) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.\forall X1.\forall X2.(((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v6_lattices \\ X0) \wedge (l1_lattices X0))) \wedge ((m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \wedge (\\ m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow (k4_lattices X0 X1 X2 = k4_lattices \\ X0 X2 X1) \end{aligned} \quad (6)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.\forall X1.\forall X2.(((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v4_lattices \\ X0) \wedge (l2_lattices X0))) \wedge ((m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \wedge (\\ m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow (k3_lattices X0 X1 X2 = k3_lattices \\ X0 X2 X1) \end{aligned} \quad (7)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(l3_lattices X0) \Rightarrow (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (v10_lattices \\ X0)) \Rightarrow ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v4_lattices X0) \wedge ((v5_lattices X0) \wedge \\ ((v6_lattices X0) \wedge ((v7_lattices X0) \wedge ((v8_lattices X0) \wedge (v9_lattices \\ X0)))))))) \end{aligned} \quad (8)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v10_lattices X0) \wedge ((v11_lattices \\ X0) \wedge (l3_lattices X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3. \\ (m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (((k4_lattices X0 X1 X2 = k4_lattices \\ X0 X1 X3) \wedge (k3_lattices X0 X1 X2 = k3_lattices X0 X1 X3)) \Rightarrow (X2 = X3)))))) \end{aligned}$$